



TSHIVENDA
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0731-3
7th Edition
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

9 781431 507313

Rainbow
WORKBOOKS



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Dzina:

Kilasi:

Gireidi ya **R**
BUGU YA 4



4

Bugu ya

Themo ya 4

Yo
vusuludza,
i tevhedza
CAPS

BUGU YA TSHIVENDA

4

Bugu ya

Themo ya 4



Vho Angie Mutshekga
Minista wa Muhasho
wa Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo.

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza iwaha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipiqa tsha tshitirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiñisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzoni dzavho. Thodisiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani ja pfunzo iwaha muñwe na muñwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1, hu swika hune vha shuma zwavhuñi pfunzoni dzavho dza miñwaha i no ño tevhela - pfunzoni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikhulamu ya Vhuimo ha Fhasi i na ñoñea yauri vhagudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelauvhala, thangelauñwala na thangelambalo, ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhagudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwathaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha lelutshele musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u fhirela phanda.

Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwe zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbulele kuhulwane kune vha tea u ku ñalukanya musi vha tshi ñisimela murango wo khwathaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwe vhana vha newa uri vha bveledze na u ñidowedza zwikili zwine zwa ño vha pfundisela tshikolo tsha fomaña.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhala vha tea u ranga nga u ñalukanya kufarelwe kwa bugu, u fhenda masiañari na u ñalukanya uri bugu i shuma nga ñdilade. Vha tea u ñalukanya vhushaka vhukati ha maipti na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u ñalukanya uri matsina maipti a re kha siañari o vhumbwa nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo ñiñalovho na kha u nwala. Vhana vha tea u alusa u ñadulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ñdowendewe dza kusikelwe kwa zwivhumbeo, vhee vho no ralo, vha ita ñdowendewe dza kusikelwe kwa mañedere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi ñivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhutanzi tshoñthe uri vhadededzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa iwanan mugede e ñeñahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanda na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluopfunzoni ya iwanan uyu i re yawa e ñeñahone.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi ño thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzoni hu u itela uri zwi bviswe ñilani ya iwanan musi a sa athu thoma pfunzo ya fomaña.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), mbalo na zwikili zwa vhatshilo kha therò dza 20, hu tshi shumiswa ñdila dzi ño mvumvusa na u kunga vhagudi vhane vha kha ñiñ vha vhatshilo. Ri na fulufhelo lauri vhagudi vha ño ñiphinña musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonewho sa mudededzi wavho, vho ño ñiphinña navho.



Kha ri imbe



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo Iwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho Iwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Seventh edition published in 2017

ISBN 978-1-4315-0731-3

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



B u g u y a

Gireidi ya **R** HO VANGANYWA
nга Tshivenda

• Luambo

• Mbalo

• Zwikili zwa vhutshilo

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Dainaso | 2 |
| 2 | Zwi ^ñ oni na zwikokovhi | 12 |
| 3 | Zwipuka zwa <u>daka</u> | 22 |
| 4 | Mitambo..... | 32 |
| 5 | U pembela | 42 |



Ndaela dza zwigeriwa dici
wandala murahu ha bugu.



Heyi bugu ndi ya:



TSHIVENDA


Bugu
ya


4

Themo 4



Dainaso





Kha ni ḥwale



Dzina ḥanga ndi:

Lavhelesani zwifanyiso ni
ambe nga tshaka dzo
fhambananho dza dzidainaso.
Dainaso dzo vha dzi tshi tshila nga
ndilade?
Izwi zwipuka zwe zwa tshila kalekale ri zwi
divhela ngafhi?

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.





Vha ri vhalele



Tevhedzelani nomboro ni khalare zwivhumbeo u
itela uri zwi vhe 8 kha rou iñwe na iñwe.

Themo ya 4 – Vhege dza 1–5

| | |
|----------|------|
| 8 | |
| | |
| | |
| | |
| | |





Itani ndowendewe ya nomboro 8.






Kha ri ite nyito

Gerani phazili ni kone u lingedza u i fhaṭa hafhu.








Kha ri ite nyito

Tanganyani zwithoma ni tshi ola tshipuka tshine tshi si tsha vha
hone shangoni. Ni kone u khalara tshifanyiso.



Shumisani zwigeriwa zwi re murahu ha
bugu kha u ita dainaso. Ni tea u peta
phuleithi ya bammbiri nga vhukati
uri ni ite ngayo mutumbu. Ni kone u
nambatedza t̄hoho, milenzhe na mutshila.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Themo ya 4 – Vhege dza 1-5



Kha ri nwale

K



Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.



Tevhedzelani ledere.



Wanani ni tangedzele ledere **k** afho tshibogisini..





1.5



Kha ri nwale


Ńwalani ḥedere **k** ni kone u thetshela mibvumo musi ni tshi
bulela nt̄ha maipfi.



kat



koning



kaas



kamera




koek



koedoe

Ńwalani dzina ḥanu ni kone u nambatedza tshitikara ni tshi sumbedza uri mushumo ndi wavhudī.




Mudededzi: Tsaino

Deithi:



1.6



Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona. Ri zwi divha nga mini uri ndi Tshimedzi (Lučavula)? Vhana vho ambara mini? Zwimela zwi vhonala nga ndilade?

Nambatedzani zwitikara fhethu hone.

Ndi Tshimedzi





1.7

Dzina langa ndi:



Khałarani tshifanyiso ni bule uri ndi
khalańwaha ifhio.

Nambatedzani
zwitikara zwa
maluvha ni fhedzise
tshifanyiso tshanu.



Mudededzi: Tsaino


Deithi:



2

Zwiñoni na zwikokovhi





Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga
zwipuka zwa tshaka dzo fhambananaho
zwine na kona u zwi vhona.

Ndi zwivhumbwa zwifhio zwi re na
mathenga?

Zwi dipfa nga ndilade?

Ndi zwivhumbwa zwifhio zwi re na
makwanda?

Zwi dipfa nga ndilade?

Ndi zwivhumbwa zwifhio zwi no
fhufha?

Ndi zwivhumbwa zwifhio
zwi no bambela?

Ni kona u vhona makumba
mangana?



Mudededzi: Tsaino



Themo ya 4 – Vhege dza 1–5

2.I



Kha ri ite nyito

Nambatedzani
pheroti (khwamba)
nthihi vhukati.

Nambatedzani
pheroti nthihi nga
ntha ha i re vhukati.

Nambatedzani
pheroti nthihi fhasi
ha i re vhukati.



Kha ri ite nyito

Vhandelelani maipfi haya.



tshisusu

tshi

su

su

ndou

ndo

u



okitopasi

o

ki

to

pa

si



khwamba

khwa

mba

notshi

no

tshi



ngwena

ngwe

na



dainaso

da

i

na

so






2.2



Vha ri vhalele

Gerani magaraṭa aya ni a vhekanye a bve zwigwada zwa 2. Zwiñoni na zwikokovhi. Bulani uri dzina ja tshivhumbwa tshiñwe na tshiñwe li thoma nga ledere lifhio. Ni kone u vhekanya zwivhumbwa u bva kha tshiñkusa u ya kha tshihulwanesa.

Magarata aya a
a rembulusea.




nowa



ngwena



luaviavi



tswina



phingwini



nkhwe



sekwa



goni



livilha









2.3



Kha ri ite nyito

Gerani magaraṭa aya ni kone u dubekanya zwifanyiso uri zwi ite zwiṭori zwa 2.
Anetshelani khonani yanu izwi zwiṭori.

Magaraṭa aya a
a rembulusea.





2.4



Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito



Ndi pheroti ifhio i re nga phanda?

Ndi pheroti ifhio i re nga ntsha?
Ndi pheroti ifhio i re nga fhasi?Muvhala wa pheroti i re vhukati ndi
ufhio?Muvhala wa pheroti i re kha
tshanda tshanu tsha monde ndi
ufhio?Pheroti i re kha tshanda tshanu
tsha u la i na muvhala ufhio?

17

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Themo ya 4 – Vhege dza 1–5


2.5




Kha ri nwale

b

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.





Tevhedzelani ledere.



bisi

Wanani ni tangedzele ledere b afho tshibogisini.



18



2.6



Kha ri nwale


Nwalani ledere **b** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela nthā maipfi.




bambela



bannda



boogisi





bugu



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **b**.








Themo ya 4 – Vhege dza 1–5

2.7



Vha ri vhalele

Kovhelani vhana izwi zwithu zwi tshi lingana.
Zwi oleni zwibogisini.









2.8



Vha ri vhalele


Izwi zwithu zwo lapfa lungafhani?



Ndi tshifanyiso tshifhio
tshi re tshilapfusa nahone ndi
tshifhio tshi
re tshipfufhisa?



Gerani theiphi ya u ela ni ele uri izwi zwithu zwo lapfu lungafhani.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




3

Zwipuka zwa daka




Kha ri nwale

Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



Lavhelesani tshifanyiso ni
ambe nga zwipuka zwine na
khou zwi vhona.





Mudededzi: Tsaino

Deithi:

Kha ri nwale

Itani mibvumo i no
itwa nga zwipuka izwi.
Ndi zwipuka zwifhio
zwi no itesa phosho?

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.






3.I




Kha ri vhale


Anetshelani tshiṭori. Khałarani tshifhatuwo ni tshi
sumbedza uri ndou i dipfa nga ndilade




Ndi na mme anga zwi a
takadza.



Ndo xela.



Nthuseni u ṫoda mme anga.




Mme anga ndo vha wana.





3.2



Vha ri vhalele

Lavhelesani zwifanyiso ni vhudze khonani yanu uri ndi tshibogisi tshifhio tshi re na zwinzhi nahone ndi tshifhio tshi re na zwituku? Hu na zwibogisi zwi no lingana? Ni kone u vhala tshivhalo tsha zwithu ni tevhedzele nomboro i re yone.



| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| | 5 | 6 | | 7 | q |
| | 7 | 8 | | 3 | 5 |
| | 6 | 8 | | 1 | 4 |
| | 4 | 5 | | 3 | 5 |
| | 4 | 6 | | 4 | 9 |
| | 6 | 7 | | 8 | 9 |



3.3


Themo ya 4 – Vhege dza 6-10




Kha ri nwale

h

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.





Tevhedzelani ledere.



haka

Wanani ni tangedzele ledere **h** afho tshibogisini.





3.4



Kha ri nwale

Nwalani ledere **h** ni kone u thetshelesa mibvumo
misi ni tshi bulela nthha maipfi.



heke



holo




hemmbe



Kha ri nwale

Wanani ni tagedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **h**.






3.5



Kha ri nwale

Fhedzisani u ola zwisusu izwi. Olani zwithoma u itela uri mafhafha azwo a fane. Ndi tshisu tshifhio tshi re na zwithoma zwinzhi?





3.6



Kha ri nwale

Gerani magaraṭa aya ni livhanye nomboro na ipfi.

Ni kone u khethekanya magaraṭa aya kha magaraṭa a zwipuka na magaraṭa a mitambo.

Magaraṭa aya a
a rembulusea.

| | | | |
|--|---|--|---|
| | 2 | | 3 |
| | | | |
| | 4 | | 5 |
| | | | |
| | 6 | | 7 |
| | | | |
| | 8 | | 9 |
| | | | |


3.7



Kha ri ite nyito

Gerani magarata kha khethekanyo ya zwigeriwa ni
vhone uri ni nga kona u livhanya zwifanyiso izwi na zwi re
kha magarata nga luvhilode.

Magarata aya a
a rembulusea.


i**inkhi****p****papawe****b****bola****l****linga****h****haka****n****ningo****e****emere****s****saha**



3.8



Dzina langa ndi:




Kha ri nwale

Bulani uri zwifanyiso izwi ndi zwa mini ni thetshelene na mubvumo. Ni kone u tevhedzela maipfi.

| | | |
|--|---|--|
|  bika |  baka |  buka |
|  nungu |  mbungu |  thungu |
|  bege |  dzhege |  gege |
|  dzhasi |  bisi |  tshisi |




Mitambo





Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.



Kha ri nwale

Ndi mitambo ifhio ine na kona u i vhona zwifanyisoni izwi?
Ni takalela mitambo ifhio?
Hu na milayo ine na i $\ddot{\text{d}}$ ivha ya mitambo iyi?
Ndi nga mini ri na milayo mitamboni?
Ndi nga mini u tamba mitambo tshi tshithu tshavhu $\ddot{\text{d}}$ kha ri $\ddot{\text{n}}$ e?



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Themo ya 4 – Vhege dza 6-10


4.



Kha ri nwale





Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.



Tevhedzelani ledere.



Wanani ni tangedzele ledere **e** afho tshibogisini..



34



4.2



Kha ri nwale

Nwalani ledere **e** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela ntsha maipfi.


legore



edela



erogisi





esela



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **e**.














4.3




'ha ri vhalele

Ndi tshibogisi tshifhio tshi re na zwinzhi? Vhalani uri hu na zwithu zwingana ni kone u tevhedzela nomboro i re yone.

Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



36



Bola ya pfuka bulasi.

4



Sam u nea vhana bola yavho.
Vha tamba ngayo vhothe.

8

Bola ya pfuka zuu.

5



Ntakadzeni u raha boy
nga shotho.

1




Bola ya pfuka bitshi.

6



Bola ya pfuka mudana.

3



Bola ya gonya nt̄ha ya
pfuka fentsi na bada.

2



Samu u gavha bola.

7



4.6



Vha ri vhalele

Vhonani uri ንwana muñwe na muñwe o kora zwikoro zwingana.
Talani mutalo u tshi bva kha ንwana u tshi ya kha nomboro yone.
Tevhedzelani dzinomboro ni vhale ni tshi ya murahu u bva kha 9 u
swika kha l.



Ntakadzeni
o kora zwikoro
zwa 9.


9
8
7
6
5
4
3
2



Ann o
kora
zwikoro
zwa 5.




Lindi o kora
zwikoro zwa 2.



Jim o
kora zwikoro
zwa 4.



Langanani o
kora zwikoro
zwa 5.



Sam o
kora tshikoro
tsha l.





Themo ya 4 – Vhege dza 6-10

4.7

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |



Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni nwale nomboro ni tshi thoma nga l yo imela muwini.

Bulani uri ndi tshipuka tshifhio tshi re tsha u thoma, tsha vhuvhili, tsha vhuraru, tsha vhuna, tsha vhutanu, tsha vhurathi, na tsha u fhedzisela.

Ndi tshifhio tshi no ongolowesa?

Ndi tshifhio tshi re tshi^uukusa?

Ndi tshifhio tshi no leluwesa?



40



4.8



Vha ri vhalele


Tevhedzelani nomboro.

Ni kone u khalara tshivhalo tshone tsha zwithu kha rou iñwe na iñwe.


6




7




8



9



10





Mudededzi: Tsaino

Deithi:




5

U pembela





Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.



Kha ri nwale

Lavhelesani zwifanyiso ni ambe uri ndi u pembela huf'ho
hune na hu divha.

Ndi u pembela huf'ho hune na hu funesa?

Ni pembelela duvha la mabebo anu nga ndilade?

Ndi u pembela huf'ho hune ha itwa nga vhanwe vhana vha
re kilasini yanu?





Themo ya 4 – Vhege dza 6-10

5.I



Kha ri ite nyito

Sumbedzani avha vhana ndila ya u ya hune vha
do pembela hone.

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.







5.2




Kha ri ite nyito

Ambani uri zwifanyiso izwi ndi zwa mini ni kone u amba uri ndi zwifhio zwine madzina azwo a fhela nga maledere a no fana.



Ndi zwifanyiso zwifhio zwi no thoma nga maledere a no fana?





5.3




Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Shumisani zwičikara kha u tama phathi iyi.





5.4




Kha ri nwale

Ndi zwiliwa zwifhio zwine na
khou zwi vhona tshifanyisoni
itshi?

Mutukana/musidzani a
re mune wa phathi u na
miywaha mingana?

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.



47



Themo ya 4 – Vhege dza 6-10


5.5



Kha ri nwale

r

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.




Tevhedzelani ledere.



rinngi

Wanani ni tangedzele ledere **r** afho tshibogisini.



r



48




5.6




Kha ri nwale

Nwalani ledere **r** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela nthā maipfi.



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **r**.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

49






5.7



Vha ri vhalele

Itani tshitendeledzi **tshitswuku** u mona na tshipukha **tshihulwanesa** na tshitendeledzi tsha **lutombo** u mona na tshipuka **tshitukusa** kha tshibuloko tshiñwe na tshiñwe.











5.8



Vha ri vhalele

Itani thikhi kha tshithu tshine tsha lemelesa kha rou iñwe na iñwe.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

51



Themo ya 4 – Vhege dza 6-10

5.9



Vha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro ni khälare zwivhumbeo u itela uri
zwi vhe 9 kha rou iñwe na iñwe.

| | | | | |
|--|--|-----------------|------|--|
| | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 | |
|--|--|-----------------|------|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Itani ndowendöwe ya nomboro 9.



52






5.10



Vha ri vhalele

Thusani rabulasi u vhala zwifuwō.




+





=



+




=



+





=




+




=



+



=



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Zwigeriwa



Phazili:

Gerani phazili kha mutalo wo ḥukukanyiwaho.
Zwino ɻumani zwipida uri ni vhumble zwifanyiso.



Zwiñoni zwivhili:



Gerani zwiñoni, zwi peteni ni zwi nambatedze
nga guluu u itela uri zwi ite zwipopai zwa minwe.
Shumisani zwiñoni izwi kha u ita zwine zwa khou
ambiwa nga tshirendo tshi re kha siatari la 37.

Magaraña a thevhekano:

Gerani magaraña aya ni a dubekanye nga ngona
ni kone u anetshela tshiñori tsha zwine zwa khou
bvelela kha garaña liñwe na liñwe.

Itani Dainaso:

Gerani milenzhe, ḥoho na mutshila kha mitaladzi
mitswu. Petani phuleithi ya bammbiri nga vhukati.
Zwino nambatedzani zwipida izwi zwi ite dainaso i
no nga i re tshifanyisoni.



U vhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi
ya zwigeriwa.
Tuwani nayo hayani ni i vhalele
mashaka na dzikhonani.

ZWIGERIWA ZWANGA



Kha ri ite nyito

Gerani siatari kha mutalo wo t̄hukukanyiwaho ni
nambatedze siatari kha gwati ja murahu uri ni ite
tshikwama. Pangani zwigeriwa zwanu henefha uri zwi
si xele.




NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA



NAMBATEDZANI HAFHA



















NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA





Ndi na ndala. Maapula
aya ndi oneone.




Namusi ri do dalela Jerry
zuu. Ni t^uwe zwavhudⁱ Jerry.

8




Hu khou bvelela mini? Ndi
tou tama arali ndo vha ndi
tshi nga dzhenavho kilasini

5




Jerry u ya
tshikoloni.

1



Ndi tou tama arali ndo
vha ndi tshi kona u
vhala na u nwala.




Ndi khou todou ya tshikoloni.

2



Ndi mini itsi? Tshi a liwa?

3



Tshifhinga tsha u ya hayani
tsho swika Vho Jerry. Kha ri
tuwe.

7